




Ndza ti nyungubyisa

Vanghana


Loko ndzi ya exikolweni namuntlha
“Leyi i n’hwetl ya Mudyaxihi,” ku vula manana Saliva.
Xinhwanyetana lexi a xi koti ku vona,
Loko ndzi n’wi languta, a famba emahlweni ka mina!

Ndzi byele manana emakumu ya siku,
“N’wi rhambi a ta ekaya a ta tlanga!” ku vula manana.

Hi nkarhi wo wisa ka xikolo mufana a tlanga a miyerile
A tshama a ri yexe ehansi ka nsinya.
U ndzi vonile, kutani ndzi tshunela ekusuhi na yena
Ndzi te, “Xewani,” kambe a nga ndzi twi.

Ndzi byele tata wa mina. Kutani aku,
“A swi na mhaka”
Ringeta ku n’wi yimisela voko u tlhela u n’wayitela
nkarhi lowu landzaka.





Loko hi ri evhengeleni lera le henhla loko hi gonya kunene
N'wana loyi u ndzi chavisile nyana!

Ndzi ehleketa leswaku n'wana loyi u languteka a nga
tolovelekanga ngopfu,
Kambe Koko ute, "I nyiko yo huma eka Xikwembu."

Ndzi khomile voko ra Koko, loko hi ya ekaya,
U hlamuserile hi mavabyi ya Down's Syndrome.





Munghana wa mina lonkulu Jason u tshama exitulwini
Naswona mikarhi yin'wana vanhu va yima va n'wi langutisa.

Milenge ya yena a yi tirhi, a nga kotu ku famba,
Naswona wa swi vona leswaku vanhu va n'wi xondzolota!

Jason, u vula leswaku a nga na mhaka na swona
U rhandza xitulu xa yena xa mavhilwa lexo famba hi ku hatlisa
swinene!

Hi hambanile eka swin'wana,
Kambe hi nga va vanghana, hi tlhela hi tlanga swin'we.

A swi na mhaka leswaku hi endlise ku yini
Hinkweru hi wela eka pharedi ya vutinyungubyisi
Se a swi na mhaka leswaku u languteka njhani
Tana u ta sayina buku ya hina ya vunghana!